



PRAVNA I POSLOVNA ETIKA

dr Andreja Mihailović

(po udžbeniku Milana Miljevića *“Poslovna etika i komuniciranje”*)

POJAM

- ▶ Poslovna etika je deo praktične filozofije (integralni dio "praktične etike", odnosno "primjenjene etike" koja podrazumijeva primjenu etike, tj. morala na praktična pitanja i konkretna djela) koja se odnosi na oblast ljudskih poduhvata - djelovanja u organizaciji i posredstvom organizacija.
- ▶ Ona predstavlju sintezu teorijiskih znanja i empirijskih generalizacija ljudskog stvaranja i djelovanja koje za svrhu ima dobar, pravedan, zakonit i bogat život



EVOLUCIJA POSLOVNE ETIKE

Kritika – suviše praktično usmjereni; istraživačka pažnja poslovne etike je dugo bila isključivo fokusirana na pojedinačne poslovne transakcije po adhoc sistemu, što je po opštem uvjerenju nefilozofska (za filozofski svijet zaljubljen u vansvjetske ideje poslovna etika se „suviše bavila novcem kao vulgarnim sredstvom svakodnevne razmjene“)

Vremenom savremena filozofija se morala se opet usmjeriti i "realni svijet"

Nove primjene i obnovljena sofistikacija u teoriji igre i teoriji drustvenog izbora, dozvolile su uvođenje formalne analize u poslovnu etiku uz integraciju sa poslovnom etikom praktičara u poslovnom svijetu korporacijskih službenika, radničkih sindikata i malih posjednika

Time su konsolidovani nezgrapno spojene elemente poslovne etike u jedan predmet, koji je pobudio interesovanje i pažnju kod poslovnih lidera i nekada "akademske" stručnjake pretvorilo u aktivne učesnike u svijetu biznisa

MORALNI PLURALIZAM

Poslovna etika nije poseban moralni standard, već naučna analiza kako poslovni kontekst postavlja svoje jedinstvene probleme pred moralnu ličnost koja deluje kao predstavnik ovog sistema, dok etika ličnosti predstavlja osnovna, temeljna pravila po kojima ta ličnost djeluje

Aristotel definisao vrlinu kao stvar navike ili naučene sposobnosti izbora

Poslovna etika odrazava navike i izbore koje čine uprave organizacija u pogledu svojih i aktivnosti ostalih članova organizacije.

Te aktivnosti i izbori su uobičjeni u skladu sa sistemom moralnih vrijednosti pojedinca

Međutim, taj sistem je često izložen promjeni prioriteta ili osjetljivosti, kada djeluje u organizacionom kontekstu oštih ekonomskih prinuda i pritiska, uz paralelizam mogućnosti za sticanje moći

IZBOR IZBORA?

- ▶ lako postoji veliki broj razlicitih moralnih aspekata poslovanja, poslovna etika se može podijeliti u tri osnovne oblasti odlučivanja:

1. izbori u okviru zakonskih propisa - kakvi oni treba da budu i da li ih poštovati ili ne;

2. izbori u okviru ekonomskih i socijalnih pitanja izvan granica zakona ("siva područja" ili "ljudske vrijednosti") - tiču se konkretnih i apstraktnih nacija na koje jedna ličnost tretira druge i uključuju, ne samo morale pojmove iskrenosti i poštenja nego i izbjegavanje nanošenja povrede i svojevoljnu nadoknadu za učinjenu stetu;

3. izbori koji podrazumijevaju davanje prednosti sopstvenom interesu - stepen do kojeg sopstvena dobrobit pojedinca ima prednost nad interesima kompanije ili drugih ljudi unutar i van kompanije (odluke u vezi sa pitanjima prava vlasništva, dividendi i sl).

Način na koji se ovakvi izbori određuju, analiziraju i zadržavaju ili napuštaju, formira osnovu za istraživanje poslovne etike





SPORAZUMNA POSLOVNA ETIKA

- "Sporazumna poslovna etika" - nastoji da ponudi uskladjen spoj motiva zasnovanih na profitu i vrijednosti drugih orijentacija koje pomažu stvaranje povjerenja i saradnje među ljudima
- Posjeduje tri suštinska aspekta:
 - 1) kao primarni cilj vidi stvaranje vrijednosti u njenim brojnim oblicima;
 - 2) profit i druge socijalne nagrade vidi vise kao rezultat drugih ciljeva, nego kao najvazniji cili;
 - 3) problemima poslovanja pristupa vise u smislu odnosa nego opipljivih proizvoda.
- sporazumna etika naglašava pružanje usluga drugima i svjesno koristi neke "neracionalne" impulse kao što su briga koja osigurava posvećenost ljudi organizaciji i zadacima čak i kada njihovo izvršenje ne vodi očigledno njihovoj trenutnoj prednosti.
- Kao takva, ova etika se razlikuje od tradicionalnih pristupa ne samo po fokusu, već i po načinu na koji moralno ponašanje postaje aktivni deo rukovođenja i time doprinosi jačanju osjećaja sopstvene vrijednosti kod menadžera

SPORAZUMNA ETIKA I INDIVIDUALNOST



- ▶ Osnova sporazumnog razmisljanja je uvjerenje da je svaki pojedinac vrijedan poštovanja i i da se njegova vrijednost ne mjeri samo troškom ili zaradom koju proizvodi
- ▶ Predstavlja potvrdu humanizma, tj. izjavu o uzajamnom značaju pojedinaca i organizacija društva kojem su posvećeni (stavlja energiju suštinske vrijednosti pojedinaca iznad mehanizama sistema organizacije i njene finansijske strategije)
- ▶ Naglašava potrebu za većom individualizacijom i autonomijom u današnjem kompetitivnom okruženju i implicira zaključak da je individualizam, sveprisutna ljudska potreba, nezavisna od ekonomije

U teoriji se pravi razlika između „nivoa“ poslovanja/poslovne etike:

Mikroetika - dio tradicionalne etike (prirode obećanja i drugih obaveza, namjera, posljedica i drugih implikacija postupanja jedinice, zasnivanja i prirode raznih individualnih prava); svojstvena joj je ideja poštene razmjene, poštene nadoknade, poštenog postupanja, onog što se smatra "pogodbom" i onog što je u stvari kradja; posebno dolazi do izražaja Aristotelov pojma komutativne pravde

Makroetika, sa svoje strane, postala je vazan deo velikih pitanja pravde, zakonitosti i prirode društva, koja konstituišu socijalnu i političku filozofiju (postavlja pitanja: šta je cilj "slobodnog tržista", šta je cilj globalizacije i mondijalizma, odnosno da li su oni u nekom smislu dobro po per se? Da li tržiste obraća dovoljno pažnje na neophodne društvene potrebe i da će „vrlina“ biti nagrađena onako kako i zaslужuje? Šta su zakonite (i nezakonite) uloge vlada u poslovnom životu, tj. kakva je uloga državne regulative?)

Makroetika je pokušaj da se dobije "velika slika", da se shvati priroda i funkcionisanje poslovnog sveta kao takvog

Konačna moralna jedinica modernog biznisa je **korporacija**


PITANJA ZA DISKUSIJU:



Koja je uloga korporacije u društvu, a koja individue u korporaciji?



Da li su prava prvobitne svojine primarna i da li, u nekom smislu, prethode društvenim konvencijama ili tržište treba da se shvati kao složena društvena praksa, u kojoj su prava samo jedan sastojak?



Da li je sistem slobodnog tržišta „pošten“ i najefikasniji način za raspodjelu dobara usluga u društvu?



► *Hvala na pažnji!*